

CRNA GORA	
SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	12. 7. 2019 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-72/19-38
VEZA:	
EPA:	251 XXVI
SKRAĆENICA:	PRILOG:



Crna Gora
 Fond za zaštitu i ostvarivanje
 manjinskih prava
 Broj: 698/19
 Podgorica, 11.07.2019.godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

PODGORICA

Poštovani/a

Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava je na sjednici održanoj 10.07.2019.godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Saglasno članu 36f stav 2 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 031/06, 051/06, 038/07, 002/11, 008/11 i 031/17), u prilogu akta dostavljamo vam Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, u cilju dobijanja saglasnosti od strane Skupštine Crne Gore.

S poštovanjem,



VD DIREKTORA
 Elmir Kurtagić

Na osnovu člana 36f Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Službeni list RCG“, br. 031/06, 051/06, 038/07, i „Službeni list CG“, br. 002/11, 008/11 i 031/17) i člana 2 stav 3 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list CG“, br. 013/08, 064/11 i 068/17), Upravni odbor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, na sjednici održanoj 10.07.2019.godine, donio je

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA FONDA ZA ZAŠTITU I
OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA**

Član 1

U Statutu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava član 2 stav 1 mijenja se i glasi:

„Fond je osnovan Odlukom o osnivanju Fonda za manjine („Službeni list CG“, broj 13/08).”

Poslije stava 2 dodaje se novi stav, koji glasi:

„Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Fonda za manjine („Službeni list CG“, broj 64/11), naziv Fonda izmijenjen je i glasi: „Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava”.

Član 2

Član 10 se briše.

Član 3

Član 11 se briše.

Član 4

U članu 12 stav 2 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

■ „ bira Komisiju za vrednovanje; ”

Alineja 3 postaje alineja 4.

Član 5

Član 17 mijenja se i glasi:

„ Upravni odbor je organ upravljanja Fondom.

Upravni odbor ima 13 članova.

Upravni odbor Fonda čine:

- tri predstavnika Skupštine;

- jedan predstavnik organa državne uprave nadležnog za ljudska i manjinska prava (u daljem tekstu: Ministarstvo);
- jedan predstavnik ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori;
- po jedan predstavnik svakog savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice;
- jedan nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima;
- jedan predstavnik organa državne uprave nadležnog za medije.

Članovi Upravnog odbora Fonda biraju se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti birano za člana Upravnog odbora najviše dva puta uzastopno.”

Član 6

Član 18 se mijenja i glasi:

„ Za člana Upravnog odbora Fonda može biti izabrano lice koje ima tri godine radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji ili evaluaciji projekata u oblasti ljudskih prava i sloboda.”

Član 7

Član 19 se mijenja i glasi:

„ Članove Upravnog odbora Fonda predlažu:

- radno tijelo Skupštine nadležno za izbor i imenovanja - članove Upravnog odbora iz člana 17 stav 3 al. 1 i 5 Statuta;
- Ministarstvo - člana Upravnog odbora iz člana 17 stav 3 alineja 2 Statuta;
- Savjet za visoko obrazovanje - člana Upravnog odbora iz člana 17 stav 3 alineja 3 Statuta;
- savjeti manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica - članove Upravnog odbora iz člana 17 stav 3 alineja 4 Statuta
- organ državne uprave nadležan za medije - člana Upravnog odbora iz člana 17 stav 3 alineja 6 Statuta.

Član Upravnog odbora iz člana 17 stav 3 alineja 5 ovog Statuta, bira se na osnovu javnog poziva, koji sprovodi predlagač iz stava 1 alineja 1 ovog člana.”

Član 8

Član 20 mijenja se i glasi:

„ Upravni odbor Fonda:

- donosi statut Fonda i statutarne promjene;
- usvaja programe i planove rada Fonda;
- bira i razrješava direktora Fonda;
- usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;
- usvaja godišnji izvještaj o radu Fonda;
- donosi odluku o raspisivanju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje

projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama;

- postupa kao drugostepeni organ po žalbama na odluke direktora Fonda;

- donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Fonda;

- donosi poslovnik o radu upravnog odbora Fonda;

- odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Fonda.

Upravni odbor Fonda radi na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora se zakazuju po potrebi, a najmanje 3 puta godišnje.

Upravni odbor Fonda može odlučivati kad na sjednici prisustvuje više od polovine članova.

Upravni odbor Fonda donosi odluku većinom glasova svih članova.

Sjednice zakazuje predsjednik Upravnog odbora Fonda, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika.”

Član 9

U članu 26 stav 1 alineja 1 riječi: „ali funkciju obavlja do izbora novog člana Upravnog odbora po osnovu te funkcije” brišu se.

Član 10

U članu 27 stav 1 riječ „ imenovano,“ zamjenjuje se riječju „izabrano“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Ukoliko članu Upravnog odbora Fonda prestane funkcija razrješenjem, ovlašćeni predлагаči članova Upravnog odbora Fonda dužni su da, bez odlaganja, obavijeste Skupštinu o postojanju razloga za razrješenje svoga predstavnika.

Uz obavještenje iz stava 2 ovog člana, ovlašćeni predлагаč dostavlja i potrebnu dokumentaciju na osnovu koje predlaže razrješenje svoga predstavnika.

Ovlašćeni predлагаči iz člana 19 stav 1 Statuta, čiji je predstavnik razriješen, predlaže novog predstavnika za člana Upravnog odbora Fonda, na način propisan zakonom kojim se uređuju manjinska prava i slobode.”

Član 11

Član 29 mijenja se i glasi :

„ Direktor Fonda:

- predstavlja i zastupa Fond i organizuje rad i poslovanje Fonda; - izvršava odluke Upravnog odbora Fonda;

- predlaže statut Fonda i statutarne promjene, program i plan rada Fonda, akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge akte Fonda;

- podnosi Upravnom odboru Fonda izvještaj o finansijskom poslovanju i završni račun Fonda;

- odgovoran je za poslovanje i zakonitost rada Fonda;

- donosi odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama;
- zaposlenima u službi Fonda obezbjeđuje redovno stručno usavršavanje za monitoring i evaluaciju projekata, u trajanju od najmanje pet dana godišnje;
- sprovodi monitoring i evaluaciju podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama;
- podnosi upravnom odboru Fonda godišnji izvještaj o radu Fonda, monitoringu i evaluaciji podržanih projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama;
- vrši istraživanje javnog mnjenja o radu Fonda i potrebnim aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika;
- odlučuje o zapošljavanju lica u Fondu, u skladu sa planovima i potrebama Fonda;
- odlučuje o angažovanju spoljnih saradnika;
- odobrava službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu do sedam dana;
- odlučuje o novčanoj pomoći zaposlenima;
- vrši druge poslove utvrđene statutom i aktom o osnivanju Fonda. ”

Član 12

Član 30 mijenja se i glasi:

„Direktora Fonda bira Upravni odbor Fonda na osnovu javnog konkursa.

Direktor Fonda bira se na vrijeme od četiri godine i isto lice može biti izabранo za direktora Fonda najviše dva puta uzastopno.”

Član 13

Član 31 mijenja se i glasi:

„Za direktora Fonda može biti izabранo lice koje ima VII nivo kvalifikacije obrazovanja i tri godine radnog iskustva u oblasti manjinskih prava i sloboda i iskustvo u pripremi, realizaciji i evaluaciji projekata u oblasti manjinskih prava i sloboda.”

Član 14

Član 34 mijenja se i glasi:

„Direktoru prestaje mandat:

- istekom mandata;
- na lični zahtjev;
- prestankom radnog odnosa;
- u slučaju iz člana 84 stav 5 i člana 134 Zakona o državnim službenicima i namještenicima;
- razrješenjem.

Lice iz stava 1 ovog člana razrješava se, ako:

- je osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora;

- je osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje dužnosti u državnom organu;
- mu je izvršnim rješenjem izrečena disciplinska mjera prestanak radnog odnosa; i
- u drugim slučajevima propisanim posebnim zakonom.”

Član 15


Član 42 briše se.

Član 16

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Predsjednik Upravnog odbora
Bujar Hasangjekaj

Podgorica, 11. jul 2019. godine
Broj: 697/19



OBRAZLOŽENJE

Pravni osnov za donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava sadržan je u članu 36ć Zakona o manjinskim pravima i slobodama, kojim je propisano da Statut donosi Upravni odbor.

Razlozi koji opredjeljuju donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, sadržani su u potrebi njegovog usaglašavanja sa pozitivnim zakonskim propisima.

Zakonom o manjinskim pravima i slobodama u značajnoj mjeri su uređena pitanja koja su prije bila predmet Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Službeni list Crne Gore“, broj 013/08, 064/11).

Odluka o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava je takođe usklađena sa Zakonom o manjinskim pravima i slobodama, pa iz tog razloga je potrebno uskladiti Statut Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i pristupiti donošenju izmjena i dopuna Odluke Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Pregled odredbi sa pravnim osnovom za njihovu izmjenu:

U članu 1 ove Odluke dodaje se novi stav koji se usklađuje sa Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, kojom je promijenjen naziv Fonda.

Član 2 ove Odluke se briše.

Član 3 ove Odluke se briše.

Član 4 ove Odluke je usklađen s članom 36j Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Član 5 ove Odluke je usklađen s članom 36b Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Član 6 ove Odluke je usklađen s članom 36c Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Član 7 ove Odluke je usklađen s članom 36č Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Član 8 ove Odluke je usklađen s članom 36ć Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

U članu 9 ove Odluke je izvršeno je brisanje rečenice.

U članu 10 ove Odluke u stavu 1 je izvršena ispravka riječi.

Stav 2 je usklađen s članom 4 Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i članom 36d Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Član 11 ove Odluke je usklađen s članom 36đ Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Član 12 ove Odluke je usklađen s članom 36dž stav 1 i 2 Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Član 13 ove Odluke je usklađen s članom 36dž stav 3 Zakona o manjinskim pravima i slobodama.

Član 14 ove Odluke je usklađen s članom 60 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Prelaznim i završnim odredbama definisano je stupanje na snagu Statuta i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

Imajući u vidu prethodno, predlažemo Skupštini Crne Gore da da saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.